

1320.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o klimatskim promjenama**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, dana 14. maja 2026. godine.

Broj: 01-009/26-884/2
Podgorica, 19. maj 2026. godine

Predsjednik Crne Gore,
Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini, dana 14. maja 2026. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA

Član 1

U Zakonu o klimatskim promjenama („Službeni list CG”, br. 149/25) u članu 3 stav 2 mijenja se i glasi:

„Ukupne emisije svih gasova s efektom staklene bašte iz svih sektora moraju biti uravnotežene sa svim ponorima gasova s efektom staklene bašte u Crnoj Gori najkasnije do 2050. godine, radi postizanja nultog neto nivoa, a nakon toga preduzimaće se mjere u cilju postizanja negativnih emisija.”

Član 2

U članu 6 stav 1 tačka 15 poslije riječi: „emisija gasova s efektom staklene bašte“ dodaju se riječi: „u svrhu trgovanja emisijama“.

Član 3

U članu 30 stav 18 mijenja se i glasi:

„Sadržaj i način pripreme plana praćenja emisije iz brodova, metodologiju za praćenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i praćenje drugih relevantnih podataka, uključujući parametre za određivanje prevezenog tereta za određene kategorije brodova, način upravljanja i kontrolu podataka, sadržaj i obrazac izvještaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte iz brodova propisuje Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za pomorstvo.”

Član 4

U članu 38 stav 12 mijenja se i glasi:

„Način ocjene planova praćenja i verifikacije izvještaja o emisijama, djelimičnih izvještaja o emisijama i objedinjenih podataka i izvještaja na nivou broderskog društva, postupke u procesu verifikacije, zahtjeve u pogledu kompetencije i način akreditacije verifikatora, pravila o razmjeni informacija i pravila o odobravanju planova praćenja i njihovih izmjena od strane organa za upravljanje propisuje Ministarstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za pomorstvo.”

Član 5

U članu 77 stav 2 poslije riječi: „izuzeća od ograničenja uvoza,“ dodaju se riječi: „izvoza i stavljanja u promet“.

Član 6

U članu 82 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) uvoz, izvoz i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač, opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili su pomoću njih proizvedeni;“

Član 7

U članu 90 stav 1 poslije tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:

„15) da li je pravno lice/preduzetnik, odnosno korisnik ili vlasnik proizvoda i opreme koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač, fluorovane gasove sa efektom staklene bašte i alternativne supstance prijavilo te proizvode i opremu organu uprave.”

Član 8

Poslije člana 96 dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 96a

Podzakonski akti iz člana 30 stav 18 i člana 38 stav 12 donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 9

Član 101 mijenja se i glasi:

„Odredbe člana 40, člana 47, člana 51 stav 1, člana 69, čl. 73, 74, 75 i člana 93 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 27-1/26-2/13

EPA 931 XXVIII

Podgorica, 14. maj 2026. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.